

t33_group_4
(TMFSyiYPzZieiKone8KXZFbZ6WmbenK1Jc7)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_group_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k10_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v15_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (((m1_group_2 \\ & X1 X2) \wedge (m1_group_2 X1 X3)) \Rightarrow (m1_group_2 X1 (k10_group_2 X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_tarski X1 X2) \Rightarrow (m1_group_2 (k5_group_4 \\ & X0 X1) (k5_group_4 X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski (k3_xboole_0 X0 X1) X0 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 X0 \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(k9_subset_1 X0 X1 X2 = k3_xboole_0 X1 X2) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (k9_subset_1 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.(((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge \\ ((v3_group_1 X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow((v15_algstr_0 (k5_group_4 X0 X1))\wedge(m1_group_2 \\ (k5_group_4 X0 X1) X0)) \end{aligned} \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_group_1 X0)\wedge((v3_group_1 \\ X0)\wedge(l3_algstr_0 X0))))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(m1_group_2 (k5_group_4 X0 (k9_subset_1 (\\ u1_struct_0 X0) X1 X2)) (k10_group_2 X0 (k5_group_4 X0 X1) (k5_group_4 \\ X0 X2)))))) \end{aligned}$$